c
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަ ލް
Maldives | Addu City | 19020 | Kanbihaa Magu
+9606885555 | info@aeh.gov.mv
މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
އައް ޑޫ އެކުއެޓޯރިއަ ލް ހޮސްޕިޓަ ލު ގެ 06 (ހަ އެއް) ވެހިކަލް ދަވާދުލުމު ގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ނެ ފަރާތެ އް ހޯދުމު ގެ މައުލޫމާ ތު ޝީ ޓް
އިޢުލާން ނަންބަ ރު IUL(AEH/AEH/2023/4)
އިޢުލާން ތާރީ ޚް 18 ޖަނަވަ ރީ 2023
ބީލަން ހުށަހެޅު ން 29 ޖަނަވަ ރީ 2023 (އާދީއް ތަ) 11:00
މަސައްކަ ތް (ހ) މި ހޮސްޕިޓަލު ގެ 06 ވެހިކަލެއް ގައި ދަވާދުލުމު ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، މިމައުލޫމާތި ޝީޓާއި އެއްކަރުދާސް
ކުރެ ވިފައިވާ އެނެކްސް 1 ގައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ވެހިކަލްތަކު ގައި ދަވާދުލުމެ ވެ.
(ށ) މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ވާނީ 06 ވެހިކަލް އެއް ވެހިކަލް ގެ މަސައްކަތް ނިމި އަނެއް ވެހިކަލް
މަސައްކަތް ފަށާގޮތަށެ ވެ.
(ނ) މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ އެކަށީ ގެންވާ މުއްދަތެއް ކަ މަށް ވާންވާނެއެ ވެ. ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ގެ ތެރޭ ގައި ތަކެތި
ގެނެސް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލުކުރަންވާނެއެ ވެ. މުއްދަތު ހުށަހަޅަންވާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ދު ވަސް ތަކާއި ހުކުރު ހޮނިހިރުވެސް
ހިމެނޭ ގޮތަށް ދު ވަހުންނެ ވެ. މަގްބޫލް އުޒުރެއްނެ ތި މުއްދަތު އިތުރުނު ކޮށްނު ދެވޭނެއެވެ .
(ރ) ކޮންމެ ވެހިކަލެއް ގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތު ގެ ފެން ވަރު ބަލައި އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ފާހަނގަކުރެ ވިއްޖެ
ނަމަ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން އެކަމެއް އިސްލާހުކޮށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެ ވެ.
(ބ) މިދެންނެ ވުނު މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަ ނުވާ ފަރާތްތަކު ގެ ބީލަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެއެ ވެ.
އިތުރު މައުލޫމާތު :
1. މަސައްކަތް މިންކޮށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް އަދި މުއްދަތެއް ހުށަހެޅުމަށް ވެހިކަލްތައް ބަލައި ޗެކްކުރުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ވެހިކަ ލްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 24 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30އަށް އައްޑޫ
އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު އޮފީސް އިމާރާތުގެ ކޮންފެރެންސް ހޯލަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ .
Page 1of5

1 . ބީލަމުގެ އުޞޫލުތަ އް
1.1. އަންދާސީ ހިސާ ބް ހުށަހަޅާފަރާތާ އި ، މިހޮސްޕިޓަލު ގެ މުވައްޒަފަކާ އި ގުޅުމެ އް (ދައުލަތު ގެ މާލިއްޔަ ތު ޤަވާއިދު ގެ 1.02
"ކް " " "
ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލޯޒް ރިލޭޓި ވް ނުވަ ތަ ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓިވް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަ ދަ ގުޅުމެ އް)
އޮތްކަމުގައިވާނަ މަ ، އެކަމު ގެ ސާ ފު މަޢުލޫމާތު އެގޭ ނެ ލިޔުމެއްގަ އި ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެ ވެ .
1.2. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް
ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވަންވާނެއެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނީ އެއްޑޮކިއުމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބައިންޑްކޮށް
ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައެވެ. ހުށަހަޅާ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓްގައި ފިހުރިސްތު އަދި ސަފްހާ ނަމްބަރ ޖެހިފައި
ހުންނަން ވާނެއެވެ. ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް އަންދާސީ ހިސާބު
ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.
1.3. އަގު ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ޖީ.އެސް .ޓީއަށްވާ ފައިސާ ހިމަނަން ވާނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަގުގެ އިތުރަށް
ޖީ.އެސް.ޓީ އެއް ނުދެވޭނެ އެވެ. ޖީ.އެސް.ޓީ އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތް ތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ
ކޮޕީ އެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. 1,000,000.00 (އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ) އަށްވުރެ މަތިން ބިޑްކުރައްވާފައިވާ
(ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ) ފަރާތެއް މިޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ ހޮވުނު ފަރާތް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށްފަހު ލިއުމުން އެންގު މު ންނެވެ.
ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ދެވޭނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 7 (ހަތް) ދުވަހެވެ.
1.4. ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 90 (ނުވަދިހަ) ދުވަސް އޮންނަން ވާނެއެވެ.
1.5. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 250000ރ (ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަ މަ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް
ކޮންޓްރެކްޓުގެ 15% (ފަނަރަ ޕަސެންޓް) އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކުރެވޭނީ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ބޭންކް ގެރެންޓީ
ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް
އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ. އެޑްވާންސް
ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ. އަދި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީ ހުށައަޅުއްވަންވާނީ ދީފައިވާ
ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .
1.6. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު 500000ރ (ފަސްލައްކަ ރުފިޔާ) އަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަ މަ ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީއެއްގެ ގޮތުގައި
ކޮންޓްރެކްޓް އެމައުންޓްގެ 2% ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މި ޕާރފޯމެންސް ގެރެންޓީ ވާންވާނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން
ނުވަތަ ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓިޓިއުޓްސް (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ) އަކުން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ
Page2of5

ގެރެންޓީއަކަށްށެވެ. ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބިޑްކާމިޔާބުކުރާފަރާތުންނެވެ. އަދި ޕާރފޯރމެންސް ގެރެންޓީ
ހުށައަޅުއްވަންވާނީ ދީފައިވާ ފޯރމެޓާ އެއްގޮތަށެވެ .
1.7. (ހ) މިމައުލޫމާތު ޝީޓުގެ އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ ގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ
ޑޮކިއުމަންޓްތައް ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. ކޮންޓްރެކްޓާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރެމުގައި
ޕޮއިންޓް ދެވޭނީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓްތަކަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅުއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ
ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ޑޮކިއުމަންޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާނަމަ އެފަރާތަކަށް އެކްރައިޓީރި އާކަށް ޕޮއިންޓެއް
ނުލިބޭނެއެވެ .
2 . ބީލަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެ ކަންތަ އް
(ހ) ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަނުވާ ބީލަންތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބީލަންތަކާއި މި މަޢުލޫމާތު ޝީޓުގައި ދީފައިވާ
މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓާ އި އިރުޝާދުތަކާއި ޚިލާފަށް ހުށަހަޅާ ބީލަމާއި އަދި މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަނޫން ބީލަންތަ އް
ބާތިލުވާނެއެވެ .
(ށ) ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފެއްގެ "ކްލޯޒް ރެލެޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް"އެއްކަން
ފާހަނގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާޠިލުކުރެވިދާނެއެވެ .
(ނ) ނަންބަ ރު 3 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން ، ހުށަހެޅުން މަޖުބޫރު ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ
ނުވާނަމަ ބީލަ ން ބާޠިލުކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހެޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ބީލަން ހުށަހަޅާ
ފަރާތުގެ މާލީ އަދި ފަންނީ ގާބިލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިތުރަށް ލިޔުންތަކެއް ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި
އެލިޔުންތައް ހޯދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ .
(ރ) ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުމާއި މައުލޫމާތަކީ ސައްޙަނުން ލިޔެކިޔުންތަކެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތުކަމަށް ފާހަނގަކުރެވިއްޖެ
ނަމަ އެފަރާތެއްގެ ބީލަން ބާޠިލުކޮށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ދައުލަތުން ކުރާ
ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭގޮތަށް ބްލެކްލިސްޓްލުސްޓް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ.
Page3of5

3 . އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެ ތި
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކު ން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ .
ހުށަހެޅުން
ތަފްސީ ލް
މަޖުބޫރު ((
3.1. ބިޑް ފޯ މް 
3.2. ބީލަ ން ހުށަހަ ޅާ ފަރާތު ގެ ޕްރޮފައި ލް 
އަމިއް ލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ އާއި ވެރިފަރާތުގެ އައިޑީ ކާރޑް ކޮ ޕީ އަދި
3.3. 
ކުންފުންޏެއް ނަމަ ކުންފުނި ރެޖިސްޓްރޭޝަ ން .
3.4. ޖީ .އެ ސް . ޓީ ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ސެޓްފިކެ ޓް ކޮ ޕީ 
އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގައި
3.5. -
ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން
3.6. ފާއިތުވި 3 މަސްދުވަހުގެ ބޭންކް ސްޓޭޓްމެން ޓް -
ތަޖުރިބާ ބަޔާންކުރާ ލިޔުން (މީގެ ކުރިން މިބާވަތުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ
3.7. -
ކުންފުންޏަކަށް ކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެފަރާތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން)
3.8. ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް ނެތްކަމަށް މީރާއިން ދޫކުރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯ ރޓް -
3.9. ޑޮކިއުމަންޓް ޗެކްލިސްޓް -
Page4of5

4 . އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރި އާ
މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ ދާއިރާތަ އް
އަގު: އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަ ޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ މަތީ ޕޮއިންޓް ދިނުމައްފަހު ، ދެން ޕޮއިންޓް ދެވޭ ނީ ރޭޝިއޯ އިންނެވެ.
ހުށަހަޅާ އަގަކީ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ވާންޖެހޭނެ .
marks 65 = 65 * x/y
x = އެންމެ ދަށްއަގު
y = ހުށަހަޅާ އަ ގު
މަސައްކަތް ނިން މުމަށް އެންމެ ކު ރު ޖުމް ލަ މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް މިބަޔަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފު ލް
މާރކްސް ދިނުމަށް ފަ ހު ދެން ހުރި ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭ ނީ ރޭޝިއޯއިން ނެވެ . މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތަކީ
މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ވާންޖެހޭނެ .
މުއްދަތު : marks 20 = 20 * x/y
x = އެންމެ ކުރު މުއްދަތު
y = ހުށަހަޅާ މުއްދަތު
ހުށަހަޅާ ލިޔުމުގައި މަސައްކަތުގެ އަގު ކަމުގައި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ލިޔުކަމަށް ލިބޭނެ
ފާހަނގަކޮށްފައިވާ އަ ގު ޕޮއިން ޓް
75,000ރ އާއި 99,999 ރ އާއި ދެމެދު 1 ޕޮއިން ޓް
ތަޖުރިބާ : 100,000 15 ރ އާއި 149,999ރ އާއި ދެމެދު 2 ޕޮއިން ޓް
150,000 އިން މަތީ 5 ޕޮއިން ޓް
75,000 .i އަށް ވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތަކަށް ތަޖްރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ނުދެވޭނެއެވެ .
ii . މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ މިންކުރާ ނީ ބިޑް ކުރިފަރާތުން މަސައްކަތާއި ގުޅުންހު ރި މަސައްކަތް ކޮށް ލިބިފައި ވާ
ލިޔެކިޔުންތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .
Page5of5